

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОНУНААҔЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭҢИТТӨР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОНУНААҔЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чуранинскского районного Комитета КПСС и районного Совета депутатов
трудящихся Якутской АССР

№ 146 (3946)

1970 жыл. Ахсынны 10 күнү
ЧЭППИЗ

Тахсара 40 сыла
Сыаната 2 харты

ССКП КК ПЛЕНУМУН ТУҔУНАН ИНФОРМАЦИОННАЙ ИҢТИННЭРИИ

Бу дьыл ахсынны 7 күнүгэр ССКП КК Комитетын Пленума буолда.

ССКП КК Пленума ССРС Министрдарын Советын Председателин солбуйааччы, ССРС Госпланын председатели таб. Н. К. Байбаков «1971 сылга ССРС норуотун хаһаайыстыбатын сайдыытын государственнай былаанын туһунан» уонна ССРС Үбүн министр В. Ф. Гарбузов «1971 сылга ССРС государственнай бюджетын туһунан» дакылааттарын иһиттэ уонна дьүүллэстэ.

ССКП КК Пленума Советскай Союз Коммунистическай партиятын учараттаах XXIV съезин 1971 жыл кулун тутар 30 күнүгэр чыгарыаҕа быһаарда.

Түмүккэ пленумка ССКП КК Генеральнай Секретара таб. Д. И. Брежнев тыл эттэ.

ССКП КК Пленума дьүүллэбилдэбит бопуруостарга туһааннаах уураахтары ыланна.

Манын ССКП КК Пленума бэйэтин үлэтин бүтүрдэ.

1971 сылга ССРС норуотун хаһаайыстыбатын сайдыытын государственной былаанын уонна ССРС государственнай бюджетын бырайыактарын туһунан ССКП КК Пленумун уурааҕа


1971 сылга ССРС норуотун хаһаайыстыбатын сайдыытын хаһаайыстыбатын сайдыытын былаанын уонна ССРС государственнай былаанын уонна ССРС государственнай бюджетин бырайыактарын сүннүүнэн көрүүтүгэр киллэрэригэр ССРС Министрдарын Советын сорууда-билэргэ.

1971 сылга ССРС норуотун

ССКП XXIV СЪЕДИН ЫҢҔЫРЫЫ БОЛДЬОБУН ТУҔУНАН ССКП КК ПЛЕНУМУН УУРААҔА

Советскай Союз Коммунистической партиятын учараттаах XXIV съезин 1971 жыл кулун тутар 30 күнүгэр ыгырарга.

ССКП XXIV съезин үлэҕэ ситиһиннэн көрсүөбүн!



БАШНИРСКАЯ АССР. Стерлитамакской заводка изобретеной научугу өгөрөн таһаар сыахтар комплекстарга үлэ-бэ киллэрилиннэ. Үлэ бастабы күнүзүттэн саҕа предприя-

Хоптоботтон общественной корреспондентимыт

Николай Федоров биллэрэр

Ынах ахсыттан—2023 кг

УОРБА. Комсомола 50 сылын аатыннан ыччат-комсомольскай фермата уон биһир-ий түмүгүнэн ынах ахсыттан 2023 кг. үтүү мата. Үтүү валовой маанын былаана 37828 кг-нан

аһарылына. Бастыһынар М. Г. Титова, М. Д. Васильева, А. Е. Толстоухова, А. И. Захарова хас биһирдии фуражнай ынах-тарыттан 2033 — 2342 кг. үтүү матылар .

Эбии дьаһаллары ылыахха

Эрилик Эристин аатынан колхоз сүөһү иһитинигэр бастыһы көрдөрүүдөргөх хаһаайыстыбанан биллэр. Уон биһир-ий түмүгүнэн үтүү маанын былаана 113,9, үтүү тослоор-ствода атымылааһы былаана 136,8, эти государствода туттарыа былаана 107 быры-һыан толорулуна.

Ол өрөөри колхозка төрөө-һүн үлэ үгүс итэһэстөрдөх. Сүөһүнү эбии аһатыы быста-быста салынар. Ол түмүгэр үгүс ыланьыксыттар, онноо-

дөр оройуон үрдүнэн ыгы-рылаах Улахан Сыһына фер-мата, былааннарын тодорбот кутталлаахтар.

Сүөһүнү көрүү-истин иел-төдүттэн 171 бөрсөн, 55 ула-хан ынах сүөһү, 50 сылгы туһата суох өлө. Үһө-төр-дүс сортаахтар билигин да элбөхтөр.

Колхоз бырабылланьыта, партияна эти итэһэстэри тус-ратыкка суһал дьаһаллары ылаалара наада.

тио коллентива ССКП учараттаах XXIV съезин чыһи-гар үлэ вахтатыгар турда уонна комплекс бырайыантан-мыт кыздын болдубун инни-нэ туһаҕа ниллэрэргэ эбэх-э-тэлиһтибэ ыпыннылар.

Снимонна: синтетическай научугу өгөрөр Стерлитамак-скайдабы завод саҕа ком-плекса.

Б. Клипиницер фотота.
ССТА фотохрониката.

Народная суут-тар быыбардара ахсынны 13 кү-нүгэр б а с к ы-һыаньаҕа сар-сыарда 6 чаас-тан ытыллар.

Оболор итии аһылыктарыгар—суолтаны

Саха АССР Министрдарын Совета 1970 жыл март ыйын 14 күнүгэр оскуо-лаларга итии аһылыгы тэрийэр туһунан уурааҕа тахсан турар. Ити дьаһал хай-дах туолан иһэрин бэрэбэрисалии рес-публикаттан 4 киһилээх биригээдэ тах-са сырытта. Уураах мөлөхтүк толорул-лан иһэринэн билиги оройуонмут от-чуотун Саха АССР Министрдарын Со-вета алтынны 27 күнүгэр иһэн баран, түһэнилээх уурааҕы таһаарыта. Оҕо-эргээн, оскуолалар, тэрилтэлэр сала-бааччалара итии аһылыгы тэрийиҥ-дэһалы ыла илктэрэ, үгүс оскуола-ларга чейи оро иһэрдиннэн мунгула-һы баара, үтүүнэ хааччыйбаттара бэлэтэммитэ. Республикада тма сир-рин үгүс оройуоннарыгар оскуола-ларга итии аһылыгы тэрийи интернат-тар остолобуойдарын, эргээн тэрилтэ-лэрин дьаһалларыгар биһэри боппу-руостара быһаарыллыбыт, оттон куорат сирдэргэ, рабочай бөһүөлөктөргө олох-хо киирбэтэ ар буолла.

Бу боппуруоска билиги атын оро-йуоннартан ыраадыаҥа хаалан иһэбит.

Муус устар 3 күнүгэр итии аһылыгы тэрийэр туһунан райсовет исполкомун аналлаах быһаарыта тахсан турар. Ол эмнэ быһаарыа олоххо киирэр. Хо-лобур, Одьулуун, Соловьев, Болтоҕо, Хаһахсыт, Дирин оскуолаһа итии аһылыгы олох хойутатан тэрийиэн эрэл-лэр. Интернат-оскуола, Хаһахсыт, Сы-лан оскуолаһаһа интернаттар осто-лобуойдарын санитарнай туруктара ку-һаана комиссиянан бэлэтэммитэ. Бу-феттары, интернаттар, оро садтарын остолобуойдарын эргээн тэрилтэ уон-на эт-үтү оройуоннааҕы комбина-та сибиһэй, бускут үтүүнэ уо. д. а. үрүн аһыан хааччыйыа — болбоһолорун уурбатахтара. Министр-селлолар, аһыан сыахтарын, санитарэториний кууһнар иһин ардыларыгар бу дьыла-ла улахан найыһааны, салээнэһини баара билигин да кыһан туоратылла-илик. Ыһа да оскуола интернаттын остолобуойа бүтүгүнү күнүзүгү туругуан селлолар дьаһалларыгар бөрүлэ-иликтэр. Холобур, 300-кэ оро аһы-ир интернат-оскуола остолобуойа олох

мөлөх үлэлээх. Аһылык хаачыстыба-та куһаҥан. Бурдуктан бөрсөн, булчу-ка, алаады курдук аһылыктар кыһан оҕоһуудубаттар. Меню хайдах оҕоһу-ларыгар директор кыһаммат, новардар бөлүлэрэ сөбүлүүллэринэн астыллар.

Оскуолаһаҕа тэриллэбит буфеттар астарын көрүҥэ олох аһыах. Оройуон кининээһи уонна сорох тма сирин ос-куолаһаһа буфеттара билигин да үтүү уонна киниттэн оҕоһуулар аһылык аһы көрүгүн ыла илктэр. Оболор курууската, чааскыта суох кэлэллэр. Ити түмүгэр сорох сирдэргэ оболор көрүҥэ сылаан чейи чааньым тумсу-тан иһэр түбэлтэлэрэ тахсар. Хас биһ-дия үөрэнээччи күнүгэ 200 грамм бус-кут сылаас үтүү, ону тэҥэ бурдуктан оҕоһуудубут сибиһэй аһылыгы аһыах-таах. Саха АССР правительствота кол-хозтарга, совхозка ити үтүү нэһилиэн оскуолаһаһаһа боско производствен-най общепит фондариыттан биэрэллэ-һигэр субэлээбитэ. Ити саамай сөптөөх. Ол эбэтэр итиннэ үккэ колхозтаах уон- (Бүтүүтүн 2 стр. иһэ).



Минскэй тракторы өгөрөөччү-лэра «Беларусь-МТЗ-82» дизн саҕа массыманы өгөрдүлэр. Трактор бастабы бөрүбаны барда уонна үчүгэйи көрдөрдө. Иһини 80 ат күүүгэ күүүстээх, тас көрү-кэ аныгы нөрдөбулгэ эппист-тиир. Тракторист үлэлиир усу-луобуйата тупсарылына.

СНИМОНКА: «Беларусь-МТЗ-82» саҕа трантор.

В. Величинанин фотота.

ССТА фотохрониката.

Партийнай тэрилтэлэргэ отчуоттуур-быыбардыр мунньахтар

СИНИЙНИ САЛГЫ
ЧИНЭТЭР ИЙН

Оройсунаады бытвой ком-
бонат кинизора илгыйгы су-
хуох партийнай таргата секретар-
а Ноговицина Е. П. очуогутар
кэсэтингэ үлэ эппит коммунист-
тар партийнай-таргыйар, политик-
ческый үлэ бэлэрдэ туһарыт
лыбытын бэлэстэттилар.

Партийнай нууһахтар Устаан кордобулун тутуһан былааннаахтын мытылалыбыттар. Онно аракшадствоньы тэрийин бөһүүгүсэлэрэ биригэмтигэр көрүүлүбүттөрө, ол үчүгэй түмүктөрдөөх буолбута ордух көрахсобиллэх. Коммунист Дорофеев И.К. партия Устаанын толорон ийинтин тубуһан отчуотун истибиттар. Отчуоттуур кэмгэ партия чилиэннэгэр биир, партия чилиэнникэр капхаанака икки киһи ылыллалымы.

Кокшунист Платонова А. Г. элбаччылаах бытовоей комбинат, пятидесятины ситхинилэхтик түмүктүүр туһугар, 1970 сылга Кырата суох үлэни ытта Ленинский юбилей чинэитэр 80 хонуктаах үлэ ударнай вахтатагар үрдүккалыкты социалистическай обонносталыстыбыны ылымна турар, коллектив оройуон үрдүккэ ыгырым таһаарыта. Ону комбинат коллектива чинэитэтин төлөрбүтэ, түөрт ыйдаах быдан үс ыйга куоһарыллыыта Рабочайдар ортолоругар куоталаһааны киингик төрийин үүсүтүр, 10-ий гүмүгүөһүн былаан промышленнай бородууксууаны оҕорон таһаарыыга 130,4, бородууксууаны атымалааһыныга 131,8, таһаарынай бородууксууага 125,6 уонна өгүнү өлөрүүгө 129 берыһыан төлөрүлүннү.

лар. Манимаха бинир үлэһит өгөгөн таһаарыыта 335 солкуобайынан улаатта, хамнас фонуга 4,7 тыһ. солк. көчүлээнэ. Шөчүт 0,7 тыһ. солкуобайга диэри аччытылынна. Бинир солкуобайдаах таһаарыһай бороодуусууһунан өгөрүү өрөсүтө 14 харчынан көчүлээнэ, бороодуусууа себестонмоһа аччыта. Наһиликкыһаа өгөнү өгөрүү бинир киниэхэ тиэстэтигэр 1969 сыл 11 мыйы устатыгар 4 солк. 99 харчы эбит буолларына быһыл 10 мыйга 7 солкуобай 26 харчынан албетилиннэ.

Бастың үлгелэх сыхатир бы-
лааннарын куруутун аһараллар.
Быйыл сыха аһыллыбыт эбехир-
най сыха былаанан 333, столар-
най сыха 169, атах таһаһын
оторор сыха 111,8 бырыһан
толордулар. Сяпроһнай сыха бы-
лааны таһыһан 7,8 тыһ. солкуо-
байы эһин аһаларла. Билигин
коллектив 90-и үлэһиттээ.

Бытской комбинат былыгы юбилейлаах сылга бейэттэ. сүтүннээрини республика биэрбастыа комбинатын ахсааһыгар киирдэ. Ол кытар САСР Министрлэрин Советын уонна профсоюзтар Саха сирини Советтарын көһүрүлэ сылдьар Кыһыл Знааманын маарыа.

Иттифик ситиҳинилари қўтга сўғга билиштин даражаси комбинат ўлатигер итродестер баалларин туфунан коммунистлар кизинин иносетилер. Комбинат сўрун смага — тағайи тигер смага билаалын телелботох. Ол бари-чининатинин 46 иносетилер ула

га-хамнаа электрнческэй уот
ор кэмнэ кэбэртэринэн атахтам-
мыт. Итиннэ уунга, майна үлэ
д-ассимилиринкэтин туруга эмнэ
мөлтөх, үлэбэ хойуутаанна, үлэ
көмгөр мадаһымытга, онно-маи-
на эмдэрым уонсай үлэбэ охсу-
бат буолуон табыллыбат. Ити
туһунан коммунистар М. С. Ку-
лаковская, М. Х. Догордунова,
К. А. Махров сөбүө эппэлэр.

Өсөс ордук нөлтөх үзлэмж
синадтар: фотография былантын
98,1, парикмахерский баара-суора
18,8 бырылман төлөрөн инал-
дар. Чавымаи, дикши оромуөн
жыбш- прокатный пункт, транс-
порт үлэлеригтер быланнар
сраадынан туолабакка иналдар.
Ити багыта төрөөний итөөрөнн,
кадрларга ирдөбил намышарын
түнгүтөр таааарылыбыттар. Со-
онь коммунистар үлөзү үрүтү
опилатинистотхити сыйманна-
паттара критикада тәрдылыны-
ла. Коммунист шофер Михайлон
М. С. массынната тахтозо суох
үлөлөөнннннннннннннннннннн
төгүтөзө клин партияный эбодна-
наһингтер эннэ нөлтөхтүк сыйман-
наста. Отчуоттүүр-быаабар, налар
муннаах буоларын биде-билэ,
атын сирго байдети наалаттытар
баран муннаах буоларын атак-
таста.

Комбинат коллективын нийг-
дөр ОСКП XXIV съёлын курс
дүгнэмийг илгээлтэйгээр
сүлжүүлэхтэй тусрууны хаач-
их байдлыг сорьж түүр. Бу соргу
чиглэвэл тэдгэрт хэлэр ний-
лэгдэл олж уруулан буулгах-
гээх.

Коммунистар партийнай төрлеш секретарынын Ноговицына Е. П. иккинчи, секретары солбулалчынын Амендистова Н. Е. белгиланнелле.

М. ПОПОВ.

ИТЭВЭСТЭРИ ТУОРАТАРГА ЭТТИЛЭР

Карл Маркс атынан колхоз
таары партиягай гөрмөтө от
чуоттуур-ынабардыр муштаа
партиягай бир сыналгы үдөгү
отчуотуу секретарь. **КАРАШКО**
Д. Ф. отордо.

Коммунистар партиянай та
рыага улаһыгар баар бодот нэ
дэстэргэ уаһа оһу туоратар со
руктарга активнайдык кэһэстти
лэр. Производствены салааһыга
ордук биригээдэлэр улаһары тэ
рийһиңгэ колхоз бырабылманыа
үгүс быһаарышлары таһаары
тын сытылтык критикалыгылар
Ордук иккис нүөмэрдэх бири
гээдэргэ улаһамнас быһаарытын
манна колхозтаахтар өлөхтору
гар, улаһарыгар салаалаах үгү
дүобуһу тэрийһиңгэ бөлгөмү
ууруллубат буолбутун ыйыттылар.
Балһыһык, радио, электрическэ
үөт курдук болһууостарга кол
хозтаахтар туруорсуулары тол
руллубаттар. Оттон колхоз быра
былманыатын председатели Зы
кин В. С. үгүстүк эрөннэрини
эбэ муһурданар. Быһыл күбү
лү биригээдэргэ сылдьан нэһэ
тиһар баһаччы көмөһү өһөрбө
тох.

«Колхозник» тэмдэгт үгү
коммунистуудын обществений ба
рээдгийн харьцааглангта, үзэ
д.Бессниллиниэгийн бөрөгтүүтэ
арьгалааныг утары охсугуу
тунгаах үзэ мэтгиллэбэрин-та
баарыгын сууттар, саротнай
дружиналар, дьахтар гэмтүүг
мэлтүүтүг үзэлчилэлэрин мьдэ
лар. Буруйу-саманц өгөрөөчүү
лар, техникара кууаалангх сү
хыннавааччылар- арьгаламтар
сөнтөөх эппээккэ тардылалл-но
пөтөр. Ол да нийн сорох сала
вааччылар- ол нийгэр Таловн би
ригээдгийн биригээдмээр- Мес
никон Н. Н., үгүтүү арьг
лаанлар. Бу биригээдэ дьн
халлаагчалара итирихтөөни түк
тэри бийнгийн тааадаллар.
Чуанларога учасковай балы
баттан үзэ д.Бессниллиниэгийн
көлөннэр, арьгалааннар түөр
кэ тийнэ дьахталлар үзэлэриттэ

ушуллубуттар. Маннын туудуу
лубат итэбэстэр механизаторука
кадрдар ортолоругар эинэ бака
лара сытым критиккара тарам
тынна.

Бу барьта политическaй, ш
төр үлэ намынах табынгарм
туобулаур. СССР КК от мн
наарг Пленума үлэс сирэй т
шоттөөх буолууну кууһуарг
соругу туруорбута. Намыс т
хон бырабылманын-ыта тыа ха
лайыстыбатын артылын Уста
бын халбана суох тутуһууга ха
бирдин колхоттаахтарын үлэс
ситтэ суох олохтуур. Барыт
дыһардэртэн күнөөрү үлэи те
лорууга уонна хаачыстыбаты
тупсарыгы сонтоох кэрдэбүл
ирдэбилт, контуруолу ирэлэни
туруорбат. Колхоттаахтар ба
итэбэстэргэ критиканы оҥорб
буолуулар улаах сирэй иһи
төөх буолууну намтатар быр
рачыннан буолбутун коммуни
тар сөҥө мыймаар

Болхозтаахтар уелсай му
цаахтара биир кинигэ түмүү
дэхтик мыйсалдыбат буолбур.
Итинэн сибээстэн, партиянал
муниах болхоз сүрүт саамай
тыһаннай уонна көскулалат бэр
пуруостарын дүүллээһинэ уонна
үлэ итэвэстэрингэр критикалар
уонна бэйэн критикаланынын
кууһурдугу анал артыал демок
ратическай төрүттэрин салгым
сайыннарым сорукутун туруор
дупар. Маныаха специалистар та
һар оруолларын үрдөтүн, кини
лэртөн тустуах үлэ иһин сирдэ
экиһетинэһин кууһурдугу улаапп
наадалаара чуолдан бэлэттөннэ.

Бигэр сүүрүн итгэлдэйнэй коммунистар политическай урихтаригар заахаймтыгта суох сымалнаһына баара буолар. Ойгураук, СССР историятын үрөтөр куруһуок итгэччилэрэ минителары үгүстүк көтүтүүлэри таһаарбыттара критикада тардылыһа. Сорох коммунистар парламентнай соруудагы төлөрүүтэ индигативата суох үлэһинилэр. Агитпункт үлэтин салайымыга Турпатаев Г. Е. системалзах үлүһтөрүйбөтөх. Оттон А. Е. Новгородов, В. И. Попов арыгыһаһына курдук түктэри быһымылары уопһа сорох коммунистар парламентнай муһуһахтары көтүтүүлэри таһаарбыттар.

Партбюро отчуотугар шартый-
най тэригтэ көзгөз бичабы-
маньяатын үлэтин контурууга
луур функциятин толорууга мы
тыллыбыз үлэ туругун туһунан
бир да тил этилибете, ону та
га көмчүннестар, салайааччыла
руулааннаах үлэлэрин хайдах то
лорон иһэллэрингөр ырытылар.
сынабыллар сита бэриллэбети-
лэр. Ити критиканы, бэйлэни кре-
тикалааныны сайыннарымызга те-
бүү буолбата чакчы дээн мыйа
наадалаах.

Нийслэлийн партбүрө газар-
тай-төрийн, нийт-политический
үзэтийн сана соруктар таамаг
рыг тэрхэн, үлэвэ сирэй ил-
нигтээх буолууну кууруу
дэаһалары олохтуура эрийнэ
Партбүрө секретарынд БАРАМ
КОВ Д. Ф. иккисөөн бийс-
лэнна

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ТАБЛЫ НАУЧНОЙ
КНИЖИЗ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЛАДИВОСТОК, ССТА. ССРС Наукаларын Академиянын Дальный Востокаады научный элгинтер пресс-конференция ытылышы. Пресс-конференцияны Дальный Востокаады научнай кати президиумун председателии Аббасовичи толерооччу, ССРС наукаларын Академиятын чилии-корреспондента А. П. Канина аста. Санта тарилдибиз Дальный Востокаады научнай кати сурун соруугун эстесивнай

уонна общественнай наукалар
чиктийыи, Далай Востон ээи
на онгоруулах күүстэри түргэн
ларын көрдүүр проблемалары

А. П. Капица журналистары структуратын кытта билиминер киниге Приморье, Хабаровск, Сахалин, Камчатка уонна Магадан утары бээр чычыйыр институттар лабораторияларын ураты били уонна чугастары сымалар төрө институттар кинирэхтөөр.



Оболор итии аһылыктарыгар—суолтаны

(Вүүүүүгэ, Нийгин 1 стр. нөр).
на работайын оролоро үөрэмэлээр.
Билигин оройуонуга Калинин уонна
Кара Маркс заттарынан колхозтар
үүтү босхо биэрэргэ быһаардылар.
атын да таһайыстыбылар миннаах ды-
калы ыллалара хаада. Оттон Чурапчы
сэлэниэтин оролоро үтүү бөлүлөрүн
хирчилэригэр атымылаан иһинхтөрө.
Оз иһинтөн ат үтүү оройуоннаары.
нонбоната (директор Григорьев Н. П.),
Чурапчы сэлэниэ (пред. Матвеев
К. Е.) үтүү буфеттарга араттарынга
дыаһалы ыллалара хаада. Итин оску-
ла директордара контуруолдуулар
уонна маньаха төрөтүттэр нөмөлөрүн

Райсовет нислѳкомун уураавар оро-
аюн үрдүнэн 12 оскуола нитернат-
рын уонна Диринг детдомун остолобуй-
дара сельполарга бариллара нэрүллэр.
Онно барыта 970 оҕо аһыара. Маны
тэҥэ оройуон 21 оскуолаларыгар тэ-
риллэр буфеттарга барыта 4128 үөрө-
нүүчү аһыаҕа. Онно буфеттарга күн-
нэ барыта 826 кг үүт бэриллэһтэх.
Ону харчытыгар таһаардахха 247 соли-
таһнаһэр. Буфеттарга хамнастаах үдэ-
һиттэр аһаһыһаһтар. Вольменнэр
аһаһыһтар хаачыстыбаларын нѳһүлэ-
тэр Советтара, общественная тэрилтэ-
лэр, тэрэһүүтэр комитеттара конту-

руолтуулараа наада.
Сиха АССР Министрлерин Советын
уураары олоххо илгээрнэг А. С.
Шадрын председателлэх уонна Д. Ф.
Дьячковский солбууааччылаах 7 ки-
лэттан састаантанх оройуонаады мо-
ккессия тэрилтэинэ Ойон бу күүнэргэ
оскуолалар, сельполар салайааччыла-
рын, 67-үүт оройуонаады номбоната
министатэинэ тэрилтэлэрин минигэр
үөрэнэччилэри итин абылгынан хаа-
чыбын улахан сорууга гурар.

В. ДЬЯЧКОВСКАЯ,
үөрэх оройуоннаагы салаатын
сэбиэдиссая

Тахометр вихована 2423